

## On üçüncü Uluslararası Dilbilim Olimpiyatı

Blagoevgrad (Bulgaristan), 20–24 Temmuz 2015

Takım yarışma problemi

Bir turist, Güney Afrika'yı gezerken bazı evrakları Kuzey Sotho dilinde doldurmak mecburiyeti ile karşı karşıya geldi. O dilin bir kelimesini bile bilmemiş halde turist bunun ne olduğunu kolayca çözdü:

*Nomoro ya phaspoto:* ('pasaport numarası')

*Aterese ya emeile:* ('email adresi')

Ama bunun anlamını bilmiyordu:

*Leina, sefane:*

*Naga:*

*Letšatšikgwedi la matswalo:*

*Bong:*

*Batswadi:*

*Mma:*

*Tate:*

*Bana:*

*Mmala wa mahlo:*

Malesef, yanında tercüman yoktu, üzerinde sadece Kuzey Sotho tek dil sözlüğü vardı. Turistin orada buldukları bu işte:

<i>mma</i>	<i>motswadi wa ka wa mosadi, yo a mpelegego</i>
<i>tate</i>	<i>monna yo a nts wetšego</i>
<i>bong</i>	<i>sepharologanyi seo se šupago gore motho goba phoofolo ke monna goba mosadi</i>
<i>matswalo</i>	<i>letšatši le kgwedi tše o motho a belegilwego ka tšona</i>
<i>naga</i>	<i>lefase leo le arotšwego la go ba le batho ba bantši, leo le nago le mmušo wo o lego ka fase ga taolo ya presidente le bathuši ba gagwe; naga e šomiša tšhelete ya go fapana le ya dinaga tše dingwe</i>
<i>mmala</i>	<i>ponagalo ya selo yeo gantši e ka tšwelelago gabotse ge e le mosegare ka lebaka la mahlasedi a letšatši, selo seo se ka bonagala e le se se hubedu, tala, tšhweu bjalobjalo</i>
<i>mahlo</i>	<i>dikgokolwana tše pedi tša bošweu le boso tše di lego sefahlegong ka godimo ga nko, di šoma go lebelela le go bona</i>

İlk, bunlar turiste fazla yardımcı olmadı. Ama turist, sözlüğü gözden geçirmeye devam ederken bazı sözlük girişleri okudu:

<b>Basotho</b>	<i>batho ba Afrika Borwa bao setlogong sa bona ba tšwago nageng ya Lesotho, bao ba bolelago Sesotho sa Borwa bjalo ka polelo yeo ba e antšego letsweleng lebaka la go bopša ke matšatši a šupago</i>
<b>beke</b>	<i>lebaka la go bopša ke matšatši a šupago</i>
<b>bona</b>	<i>go diriša mahlo go lebelela</i>
<b>iri</b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotso ye masometshela</i>
<b>kgwedi</b>	<i>lebaka le le bopšago ke dibeke tše nne go iša go tše hlano</i>
<b>leina</b>	<i>lentšu goba sehlopha sa mantšu seo se fiwago le go relwa motho gomme a bitšwa ka lona</i>
<b>lekgolo</b>	<i>nomoro ye kgolo ya go bopša ke masome a lesome</i>
<b>lesome</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago senyane, ya go bopša ke ge go hlakanywa senyane le tee</i>
<b>letšatši</b>	<i>1. lebaka la nako la go bopša ke diiri tše masomepedinne 2. polanete ye kgolokgolo ya nkgokolo ya mahlasedi a phišo ye ntši selemo, yeo e rotogago bohlabeleda mesong ya phatša leratadima go ya bodikela, ge e se gona e ba leswiswi</i>
<b>metsotso</b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotsvana ye masometshela</i>
<b>monna</b>	<i>motho wa bong bja botona</i>
<b>monwana</b>	<i>setho sa mmele seo se lego seatleng goba leotong, sa dinokonoko sa go otlologa, gantši se šoma go swara</i>
<b>morwa</b>	<i>ngwana wa mošemane</i>
<b>morwedi</b>	<i>ngwana wa mosetsana</i>
<b>mosadi</b>	<i>motho wa bong bja botshadi</i>
<b>mošemane</b>	<i>ngwana wa bong bja botona</i>
<b>mosetsana</b>	<i>ngwana wa bong bja botshadi</i>
<b>motswadi</b>	<i>mosadi goba monna yo a nago le ngwana goba bana</i>
<b>ngwaga</b>	<i>lebaka la dikgwedi tše lesomapedi</i>
<b>ngwedi</b>	<i>selo sa nkgokolo seo se bonagalago bošego leratadimeng seo se tlišago seedi se segolo lefaseng, se hlatha mabaka a kgwedi</i>
<b>nkgokolo</b>	<i>sebopego sa go raretša seo se swanago le kgwele ya maoto, kenywa ya tamati, namune, bjalobjalo</i>
<b>nne</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tharo, ya go bopša ke ge go hlakanywa tharo le tee</i>
<b>pedi</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tee, ya go bopša ke ge go hlakanywa tee le tee</i>
<b>seatla</b>	<i>setho sa mmele seo se lego mafelelong a letsogo sa mphaphathi sa menwana, se šoma go swara</i>
<b>sefane</b>	<i>leina le tee leo maloko ka moka a lapa a le šomišago</i>
<b>šupa</b>	<i>1. go emišetša letsogo pejana mola monwana o lebile pele ka nepo ya gore motho a bone seo se nepiwago goba seo go bolelwago ka sona 2. nomoro ye nnyane ye e fetago tshela, ya go bopša ke ge go hlakanywa tshela le tee</i>
<b>tšhelete</b>	<i>silibera le koporo tša nkgokolo goba pampiri yeo e ngwadilwego ya khuttonne, yeo e šomišwago go reka dilo, yeo e lego bohlokwa kudu ekonoming ya naga</i>

Sonra her şeyi doldurabildi.

Sonra turist Kuzey Sotho dili ile ilgilenmeye başladı ve daha fazla tanım anlayabildiğini anladı:

<i>koko</i>	<i>bona makgolo, rakgolo</i>
<i>makgolo</i>	<i>mmagotate goba mmagomma</i>
<i>rakgolo</i>	<i>tatagotate goba tatagomma</i>
<i>setlogolo</i>	<i>ngwana wa ngwanake</i>
<i>kgaetšedi</i>	<i>ngwana wa batswadi ba ka wa mosetsana goba wa mosadi</i>
<i>moratho</i>	<i>ngwana wa mmago, e ka ba wa mosetsana goba mošemane</i>

- (a) Sonra turist her şeyi doldurdu, ve turistten bu evrakları alan yetkili memur ona “*Šupa ka monwana šupa*” gibi bir şey söyledi. İlk, turist ne yapacağını bilmiyordu. Ama sonra onlar ona gösterdiler, ve turist *šupa* kelimesinin iki anlamı arasındaki bağlantıyı kavradı. Bağlantıyı açıklayın?
- (b) *tharo* bu sözlükte nasıl açıklanır?
- (c) *lekgolo* kelimesinin kökeni ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?
- (d) Bu ekip görevindeki verileri kullanarak en anlaşılır şekilde iki dilli Kuzey Sotho-Türkçe sözlüğü ve Kuzey Sotho'nun gramerini kurun.

⚠ Kuzey Sotho Niger-Kongo ailenin Bantu kolundan bir dildir. Bu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 11 resmi dillerinden biridir, orada bu dili anadili olarak yaklaşık 4,6 milyon insan konuşuyor.

—Boris Iyomdin

**Türkçe metin:** Sergey Laşukeviç.

Başarılar dileriz!